




Kwena e Lonya



Charlotte Galane



Nokeng ya Lesweu ho ne ho dula kwena e kgolokgolo. Lebitso la yona e ne e le Kwa kwarapa. Kwakwarapa o ne a le mong. Ho ne ho dula ho itse tuu! Moo nokeng. Tweba e nwa e be e tlohe.





O ile a tebela diphedi tse ding hore a nwe ka nokeng a le mong. O ne a le lonya a tima diphedi tse ding tse phelang moo.



Motsheare o ne a qethoha lefikeng le leholo
a kakalle moo. A kwala sebaka ka ho tsoka
mohatla wa hae.






Bosiu diphedi di mo kwekwetle di nyonyobe
ho ya nwa.

Kwakwarapa a di bona mme a leka ho di
tshwara.



Diphedi tsa roma Noko ho ya bua le
Kwarakwapa. Di ne di rata ho be le kgotso.






Diphedi tsa dumellana ho buisana le yena.
Noko a bolella Kwakwarapa thomo ya hae.
A bolela hore diphedi tsohle di lokela ho
arolelana metsi moo. Kwakwarapa a kwenya
lejwe, a hana.



Kwakwarapa le Noko ba se dumellane.
Kwakwarapa a bolela hore ke yena morena
wa noka ya Lesweu mme ha ho ya ka nwang
nokeng ya hae. Noko a boela morao a
kgathetse matla.





Noko a boela morao le karabo. A bolela hore Kwakwarapa o tiisitse molala.

Diphedi tsa tjeheha sifi ho tshwara kwena ena.



Mesong eo sifi sa tshwara.

Kwakwarapa a qhekanyetsa Tweba hore e mo lokolle. Kwakwarapa a leka ho phonyoha.





Diphedi tsa mmona, tsa mo tshwara
Kwakwarapa, tsa mo nka tsa mo isa ho
morena Tlou.



Noko ya bolela se tlisitseng Kwakwarapa ho morena. Noko ya re, “Morena Tlou, Kwakwarapa o hana ha re nwa metsi nokeng ya Lesweu”. Kwakwarapa o ne a thothomela.





Morena a re “O lonya wena kwena Kwakwarapa. Lesatsing lena ke la ho qetela o hanela diphedi ho nwa metsi nokeng ya Lesweu. Ha ke sa tla dumela hore o lwane le diphedi naheng ya ka.”



Morena o ne a swabile ke ditaba tsa Kwakwarapa. A re,” mehlodi yohle e naheng ya ka, ke ya diphedi kaofela. E tshwanetse ho aroleanwa”. Kwakwarapa o ne a swabile haholo ke diketso tsa hae.





Kwena Kwakwarapa a utlwisisa molato wa hae . O ile a kopa tshwarelo ho diphedi kaofela. Bohle ba ile ba bua taba ena , ba dumela ho mo inela matsoho metsing.



Ho tloha letsatsing leo diphedi kaofela tsa
dula ha monate. Di nwa metsi nokeng ya
Lesweu di lokolohile .

